

**Dzidzo gā nyanyuia de qj**  
 traduit de « Une bonne nouvelle a retenti »

♩ = 70  
*mf*

1. Dzi - dzo gā nya - nyuia de qj  
 Xō - nye, Ye - su le yo - wōm,

Kple gbe se - sē.  
 Te va e - gbo !      Se kō - kōe la tō - tō wō,

Nu - vō kpe nju na wō,      De a - bla,

me - ga - vō o.      Va Ye - su gbo !

2. Fukpela lōlōnuto  
 Le ati nū,  
 Kpoe qā l'atitsoga nū,  
 Exō wō ku.  
 Na wō dzi naqō nū de  
 Uu, si ko fe nusē  
 Kōa 'mesi fo qj nuti !  
 Va Yesu gbo !

3. Nublanuikpokpō Yesu  
 Va le nanam.  
 Tsotsōke blibo wōle  
 Vōwōla nam.  
 D' abla, gamea le yiym,  
 'Ye magatō va o.  
 Egbee nye' menuvegbe,  
 Va Yesu gbo !

4. Nu bu nagaxe mɔ o,  
Va fifi laa ;  
Dedé la tu afe vɔ ;  
Va Yesu gbɔ !  
Ne èxɔ edzi se la,  
Wò nuvɔ abu keŋ,  
'Ye nàdzi ɲuikɔkɔeha  
Na Yesu qaa.